

PRIJAVNI LIST (20__/20__. godina)

OSNOVNI PODACI		
PREZIME (ime oca ili majke) I IME	JMBG (lični broj iz lične karte)	
DATUM ROĐENJA	MJESTO ROĐENJA	
PRETHODNO ZAVRŠENA ŠKOLA		
Naziv škole	Godina završetka škole	Mjesto završetka škole
Strani jezik učen u školi	Naziv smjera (struke)	
VARIJANTA ŠKOLOVANJA (obilježiti)		
Tradicionalno	<input checked="" type="checkbox"/>	On – line <input type="checkbox"/>
STATUS POLAZNIKA (obilježiti)		
Zaposlen <input type="checkbox"/>		
Naziv firme	Radno mesto	
Telefon	Adresa	
Nezaposlen <input type="checkbox"/>		
ADRESA IZ LIČNE KARTE		
Mjesto	Opština	
Ulica i kućni broj	E-mail adresa	
Broj fiksnog telefona	Broj mobilnog telefona	
Kako ste saznali za IT akademiju?		

Koji su osnovni razlozi zbog kojih ste upisali IT Akademiju?

Odlazak u inostranstvo <input type="checkbox"/>	Buduće zaposlenje <input type="checkbox"/>	Inostrana diploma <input type="checkbox"/>
Ostalo (dopisati) _____	Obrazovanje u oblasti IT <input type="checkbox"/>	Napredovanje na poslu <input type="checkbox"/>

Koje oblasti multimedijalne IT akademije su Vam najzanimljivije?

Vektorska grafika <input type="checkbox"/>	Video produkcija <input type="checkbox"/>	Komjuterska animacija <input type="checkbox"/>
Rasterska grafika <input type="checkbox"/>	Postprodukcija videa i specijalni efekti <input type="checkbox"/>	_____ <input type="checkbox"/>
Digitalni fotoaparati <input type="checkbox"/>	Obrada zvuka <input type="checkbox"/>	_____ <input type="checkbox"/>

Da li ste imali dovoljno informacija prilikom upisa na Multimedijalnu IT akademiju?Da Ne **Vaša zapažanja, prijedlozi i sugestije**

--

Datum prijave

Potpis:
